

DELINEATOR

F.A.P. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO
24	*	JOHNSON	150	48
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.		ILLINOIS	FED. AID PROJECT	
*(44-5,6)RS, BSMART FY04-3 98836				

LOCATION STATION TO STATION (MP IS THE LAST STA UNLESS OTHERWISE NOTED)	DELINEATORS				
	DOUBLE WHITE	SINGLE WHITE	TRIPLE AMBER	DOUBLE AMBER	SINGLE AMBER
	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH
FAI 24 JOHNSON CO. EB LANES					
320+50 TO 320+75 (MP 13.4)		1			
320+75 TO 323+75 (MP 13.4)			1	1	
323+75 TO 331+31.49 (MP 13.6)		2			
331+31.49 TO 336+62.31 (MP 13.7)	6				
336+62.31 TO 337+68.04 (MP 13.7)	2				
337+68.04 TO 348+68.61 (MP 13.9)		3			
348+68.61 TO 350+50.11 (MP 13.9)		1			
350+50.11 TO 361+7.57 (MP 14.1)		3			
361+7.57 TO 363+26.79 (MP 14.2)	3				
363+26.79 TO 365+50 (MP 14.2)	3				
365+50 TO 372+77.18 (MP 14.3)	8				
372+77.18 TO 408+5.70 (MP 15.0)		9			
408+5.70 TO 409+18.7 (MP 15.0)		1			
409+18.7 TO 418+18.90 (MP 15.2)		3			
418+18.90 TO 419+78.88 (MP 15.2)		1			
419+78.88 TO 442+43.90 (MP 15.6)		6			
442+43.90 TO 444+13 (MP 15.7)		1			
444+13 TO 453+71.23 (MP 15.8)		3			
453+71.23 TO 456+46.80 (MP 15.9)	3				
456+46.80 TO 460+33.97 (MP 16.0)	4				
460+33.97 TO 473+09.78 (MP 16.2)		4			
473+09.78 TO 474+98.61 (MP 16.3)		1			
474+98.61 TO 483+78.86 (MP 16.4)		3			
483+78.86 TO 485+41.40 (MP 16.5)	2				
485+41.40 TO 489+00 (MP 16.5)	4				
489+00 TO 493+92.71 (MP 16.6)	5				
493+92.71 TO 495+00 (MP 16.6)		1			
495+00 TO 499+00.66 (MP 16.7)		2			
78+90.80 TO 87+30 (MP 16.8)		3			
87+30 TO 90+30 (MP 16.9)			1	1	
90+30 TO 230+00 (MP 19.6)		35			
230+00 TO 233+00 (MP 19.7)			1	1	
233+00 TO 236+57 (MP 19.7)		1			
236+57 TO 258+35.92 (MP 20.1)		6			
258+35.92 TO 259+51.42 (MP 20.1)		1			
259+51.42 TO 403+52.86 (MP 23.0)		37			
403+52.86 TO 457+44.50 (MP 23.9)		14			
EASTBOUND TOTALS	40	142	3	3	

LOCATION STATION TO STATION (MP IS THE LAST STA UNLESS OTHERWISE NOTED)	DELINEATORS				
	DOUBLE WHITE	SINGLE WHITE	TRIPLE AMBER	DOUBLE AMBER	SINGLE AMBER
	EACH	EACH	EACH	EACH	EACH
WB LANES					
320+50 TO 320+75 (MP 13.3)		1			
320+75 TO 323+75 (MP 13.4)			1	1	
323+75 TO 331+12 (MP 13.5)	8				
331+12 TO 333+40.71 (MP 13.6)	3				
333+40.71 TO 335+82.5 (MP 13.7)	3				
335+82.5 TO 348+17.89 (MP 13.9)		4			
348+17.89 TO 349+99.4 (MP 13.9)		1			
349+99.4 TO 361+48.4 (MP 14.1)		3			
361+48.4 TO 362+85.19 (MP 14.1)	2				
362+85.19 TO 368+15.2 (MP 14.2)	6				
368+15.2 TO 408+05 (MP 15.0)		10			
408+05 TO 409+18 (MP 15.0)		1			
409+18 TO 417+83.90 (MP 15.2)		3			
417+83.90 TO 419+42.26 (MP 15.2)		1			
419+42.26 TO 442+40.13 (MP 15.6)		6			
442+40.13 TO 444+18.33 (MP 15.7)		1			
444+18.33 TO 453+71.23 (MP 15.8)		3			
453+71.23 TO 456+46.80 (MP 15.9)		1			
456+46.80 TO 463+00 (MP 16.0)	7				
463+00 TO 463+62.26 (MP 16.0)	1				
463+62.26 TO 468+03.68 (MP 16.1)	5				
468+03.68 TO 473+62.80 (MP 16.2)		2			
473+62.80 TO 475+65.83 (MP 16.3)		1			
475+65.83 TO 487+39.58 (MP 16.5)		3			
487+39.58 TO 491+37.89 (MP 16.6)	4				
491+37.89 TO 493+92.71 (MP 16.6)	3				
493+92.71 TO 499+00.66 (MP 16.7)		2			
78+90.80 TO 87+30 (MP 16.8)		3			
87+30 TO 90+30 (MP 16.9)			1	1	
90+30 TO 230+00 (MP 19.6)		35			
230+00 TO 233+00 (MP 19.7)			1	1	
233+00 TO 236+52.37 (MP 19.7)		1			
597+79.11 TO 619+68.69 (MP 20.1)		6			
619+68.69 TO 620+84.19 (MP 20.1)		1			
620+84.19 TO 766+17.89 (MP 23.0)		37			
403+52.86 TO 457+46 (MP 23.9)		14			
WESTBOUND TOTALS	42	140	3	3	

F:\Feb 6 10:58:03 2004
 G:\projects\980202\d980202.mxd LV25-63